

## 2021 Annual Teaching Plan – Themo 1: MBALO: Gireidi 1

Tshifhinga tsho avhelwaho Mbalo:

Awara dza 7 nga vhege dzo avhelwa Mbalo, u kwashekaywa ha ngudo ya ḍuvha līnwe na līnwe hu tevhelaho ho dzinginywa.

**NGA VHEGE: 7 hrs**

**NGA ḌUVHA** 1 hr. 24 min × 5 = 7 hrs. (kana 1hr 30 min na awara 1 ya pfunzo nga vhege) Tshifhinga tsha awara dza 7 tsho randelwaho Mbalo nga vhege tshi tea u sedzwa.

1. Nyito ya kilasi yothe:

- U vhalela, Murekanyo wa Mbalo (mānweledzo a khontseputi)
- **Kufunzele kwa khontseputi ntswa**
- **U langula kilasirumu (u avhela nyito dzo ḍiimisaho)**

5 min +10 min  
20 min

24 × zwigwada zwa 2 = 48 min

2. U funza tshigwada tsho ḍiimisaho na mushumo wo ḍiimisaho

(u katela u funza ho fhambanaho ha khontseputi ntswa - orāla, nga u tou ita na nga u tou n̄wala nyito ḍuvha līnwe na līnwe)

Mugudisi u tea u dzhiela nzhele u pulana nga n̄dila yone kha u linga ha u guda u itela u lulamisa na u funza.

**Kha vha lavhelese pulane yo dzinginywaho ya u funza nga tshigwada afho fhasi.**

MUSUMBULUWO	LAHVUVHILI	LAHVURARU	LAHVUNA	LAHVUTANU
Tshigwada 1 na 3	Tshigwada 2 na 3	Tshigwada 1 na 3	Tshigwada 2 na 3	U funza kilasi yothe

Themo 1 Maḍuvha a 45	Vhege 1(Maḍuvha a 3)	Vhege 2	Vhege 3	Vhege 4	Vhege 5	Vhege 6	Vhege 7	Vhege 8	Vhege 9(Maḍuvha a 4)	Vhege 10(Maḍuvha a 3)
Thoho ya CAPS	Maḍuvha a 3 a u ranga a ḍo shumiswa na u t̄anganedza Gireidi 1 U linga ha u t̄anganedza	<b>NOR:</b>		<b>NOR:</b>		<b>NOR:</b>		<b>NOR:</b>		NDOVHOLOLO ya Themo1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● U vhalela zwithu</li> <li>● U vhalela u tshi ya phanḍa na murahu</li> <li>● Zwiga zwa nomboro na madzina a nomboro</li> <li>● U buletshedza, u tevhekanya na u vhambedza zwithu</li> <li>● U tandulula thaidzo kha nyimele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● U vhalela zwithu zwi no farea</li> <li>● U vhalela u tshi ya phanḍa na murahu</li> <li>● U vhalela nomboro dzo fhelelaho</li> <li>● U buletshedza, u tevhekanya na u vhambedza zwithu zwi no farea</li> <li>● <b>U buletshedza, u vhambedza na u tevhekanya nomboro</b></li> <li>● U tandulula thaidzo kha nyimele</li> <li>● <b>U vhea nga zwigwada na u kovhekana (Kha nyimela)</b></li> <li>● U t̄anganya na u t̄usa hu si kha nyimele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● U vhalela zwithu zwi no farea</li> <li>● U vhalela u tshi ya phanḍa na murahu</li> <li>● U vhalela nomboro dzo fhelelaho</li> <li>● U buletshedza, u tevhekanya na u vhambedza zwithu zwi no farea</li> <li>● <b>U buletshedza, u vhambedza na u tevhekanya nomboro</b></li> <li>● U tandulula thaidzo kha nyimele t</li> <li>● <b>U vhea nga zwigwada na u kovhekana (Kha nyimele)</b></li> <li>● U t̄anganya na u t̄usa hu si kha nyimele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● U vhalela zwithu zwi no farea</li> <li>● U vhalela u tshi ya phanḍa na murahu</li> <li>● U vhalela nomboro dzo fhelelaho</li> <li>● U buletshedza, u tevhekanya na u vhambedza zwithu zwi no farea.</li> <li>● <b>U buletshedza, u vhambedza na u tevhekanya nomboro</b></li> <li>● <b>U vhea nga zwigwada na u kovhekana (Kha nyimele)</b></li> <li>● U t̄anganya na u t̄usa hu si kha nyimele</li> </ul>					
		<b>TSHIKHALA &amp; TSHIVHUMBEO:</b>	<b>TSHIKHALA &amp; TSHIVHUMBEO:</b>	<b>TSHIKHALA &amp; TSHIVHUMBEO:</b>	<b>TSHIKHALA &amp; TSHIVHUMBEO:</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vhuimo, vhpufumbudzi na mihumbulo</li> <li>● Zwithu zwa 3-D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vhuimo, vhpufumbudzi na mihumbulo</li> <li>● Zwithu zwa 3-D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vhuimo, vhpufumbudzi na mihumbulo</li> <li>● Zwithu zwa 3-D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vhuimo, vhpufumbudzi na mihumbulo</li> <li>● Zwithu zwa 3-D</li> </ul>					
<b>MUELO</b>	<b>MUELO</b>	<b>MUELO</b>	<b>MUELO</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tshifhinga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tshifhinga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tshifhinga</li> <li>● Tshileme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tshifhinga</li> </ul>							

				<p><b>U SHUMA DATA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kuvhanganya na u nanga zwithu</li> <li>U imela zwithu zwo nangwaho</li> <li>U haseledza nga zwo nangwaho zwe zwa kuvhanganywa</li> </ul>						
<p><b>Khontseputi khulwane, zwickili na ndeme</b></p>	<p><b>Vhupfumbudzi na u langula Ndugiselo dza u linga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heyi ndugiselo ya u linga yo dala ndowendowe dza u tou ita.</li> <li>Kha vha gude tsumbandila ya mugudisi vha shumise bammbiri la zwbogisi u maka (spread sheet to mark (RA))</li> <li>Kha vha rekhode magake a u gudisa na u guda u bva kha mawanwa ane vha vha nao i.e kha bammbiri la zwbogisi la Gireidi yeneyo (Grade specific spread sheet.)</li> <li>Kha vha shume vha tshi khou lulamisa magake.</li> <li>Kha vha shumise mawanwa o sedzuluswaho u tufuwedza na u khwaṭhisa kufunzele.</li> </ul>	<p><b>NOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U anganyela na u vhalela zwithu zwi no farea u swika kha 5</li> </ul>	<p><b>NOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U anganyela na u vhalela zwithu zwi no farea u swika kha 10</li> </ul>	<p><b>NOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U anganyela na u vhalela zwithu zwi no farea u swika kha 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U anganyela zwickili u thusa kha u ita vhahumbuli vho thanyaho.</li> <li>Ri shumisa u anganyela kha u bika, u renga, tshifhinga, tshikhala.</li> <li>Maipfi mahulwane a shumiswaho ndi u tsoṱou lingana, zwi nga vha, tsini na, na maṅwe.</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela u tshi ya phanḁa na murahu nga vho1 u bva kha nomboro inwe na inwe vhukati ha 1 na 10</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela u tshi ya phanḁa na murahu nga vho1 u bva kha nomboro inwe na inwe vhukati ha 1 na 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela u tshi ya phanḁa na murahu nga vho1 u bva kha nomboro inwe na inwe vhukati ha 1 na 20</li> </ul>					
<p><b>Murekanyo wa Mbalo tshikalo tsha nomboro 5. Hei ndi nyito ya dṱvha liṅwe na liṅwe ya minethe ya 10. Vha tea u thanyela na u tḱogomela zwi tshi ya kha kufhindulele kwa mugudi hune vhone sa mugudisi vha tea u lulamisa na u ṅea tshikhala tshinzhi tsha u ita ndowendowe dza u bveledzisa.</b></p>										
	<p><b>U dovholola ṅdivho na zwickili zwa Gireidi R THEMO 3 na 4</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya sethe ya nomboro dzo ṅewaho (1-5).</li> <li>U tevhekanya u bva kha tḱukhusa u ya kha khulwanesa na u bva kha khulwanesa u ya kha tḱukhusa; u engedza na u fhungudza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya sethe ya nomboro dzo ṅewaho (1-5).</li> <li>U tevhekanya u bva kha tḱukhusa u ya kha khulwanesa na u bva kha khulwanesa u ya kha tḱukhusa; ; u engedza na u fhungudza .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya sethe ya nomboro dzo ṅewaho (1-5).</li> <li>U tevhekanya u bva kha tḱukhusa u ya kha khulwanesa na u bva kha khulwanesa u ya kha tḱukhusa; u engedza na u fhungudza</li> <li>Tevhekanyani vhana vha si gathi ni vhudzise uri ndi ufho wa u thoma na wa u fhedzisa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza nomboro (1-5) u bula uri ndi ifhio i re khulwane na tḱukhu nga nthihi.</li> <li>U sumbedza 3 u vhudzisa – ndi ifhio i no ḁa u thoma; murahu, khulwane nga nthihi, tḱukhu nga nthihi kha 3, na zwiṅwe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza nomboro (1-5) u bula uri ndi ifhio i re khulwane na tḱukhu nga nthihi.</li> <li>U sumbedza 4 u vhudzisa, u vhalela u tshi ya phanḁa u swika kha 10.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza nomboro (1-5) u bula uri ndi ifhio i re khulwane na tḱukhu nga nthihi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya sethe ya nomboro dzo ṅewaho.</li> <li>U vhambedza nomboro (1-5) u bula uri ndi ifhio i re khulwane na tḱukhu nga nthihi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya sethe ya nomboro dzo ṅewaho.</li> <li>U vhambedza nomboro (1-5) u bula uri ndi ifhio i re khulwane na tḱukhu nga nthihi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-20.</li> <li>U ṅwala zwiḱa zwa nomboro 1-5.</li> <li>U vhambedza nomboro 1-5.</li> <li>Nga u tou ita u tandulula thaidzo dza mbalo dza maipfi dza u tḱanganya na u tṱusa kha nyimele wa tḱalutshedza thandululo yau nga phindulo dzi swikaho kha 5.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-10.</li> <li>U ṅwala zwiḱa na madzina a nomboro u swika kha 5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-10.</li> <li>U ṅwala zwiḱa na madzina a nomboro u swika kha 5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-15.</li> <li>U ṅwala zwiḱa na madzina a nomboro u swika kha 5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-15.</li> <li>U ṅwala zwiḱa na madzina a nomboro u swika kha 5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-20.</li> <li>U ṅwala zwiḱa na madzina a nomboro u swika kha 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-20.</li> <li>U ṅwala zwiḱa na madzina a nomboro u swika kha 5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U dṱvha, u ṱalusa, u vhala zwiḱa zwa nomboro 1-20.</li> <li>U ṅwala zwiḱa na madzina a nomboro u swika kha 5.</li> </ul>	

	<p><b>U țalusa, u vhambedza na u vhekanya u swika kha 5.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza khuvhanganyo ya zwithu u ya nga ha zwithendeledzi zwithulwane na zwithuku; zwinzhi na zwithuku.</li> </ul>	<p><b>U țalusa, u vhambedza na u vhekanya u swika kha 5.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza khuvhanganyo ya zwithu u ya nga zwinzhi kha, zwithuku kha.</li> </ul>	<p><b>U țalusa, u vhambedza na u vhekanya u swika kha 5.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza khuvhanganyo ya zwithu u ya nga zwinzhi, zwi no fana, zwo fhambanaho.</li> <li>U tevhekanya kuvhanganyo ya zwithu u bva kha zwinzhi u ya kha zwithukusa na u bva kha zwithukusa u ya kha zwinzhi.</li> </ul>	<p><b>U țalusa, u vhambedza na u vhekanya u swika kha 5.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya kuvhanganyo ya zwithu u bva kha zwinzhi u ya kha zwithukusa na u bva kha zwithukusa u ya kha zwinzhi.</li> </ul>	<p><b>U țalusa, u vhambedza na u vhekanya u swika kha 5.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U țalusa na u vhambedza nomboro dzo fhelelaho u ya nga țhukhu kha, khulwane kha, țhukhu kha, zwi lingana na.</li> <li>U shumisa mutalombalo 1-5.</li> </ul>	<p><b>U țalusa, u vhambedza na u vhekanya u swika kha 5.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U țalusa na u vhambedza nomboro dzo fhelelaho u ya nga țhukhu kha, khulwane kha, țhukhu kha, zwi lingana na.</li> <li>U țalusa na u tevhekanya nomboro, țhukhusa u ya kha khulwanesa na khulwanesa u ya kha țhukhusa.</li> <li>U shumisa mutalombalo 1-5.</li> </ul>	<p><b>U țalusa, u vhambedza na u vhekanya nomboro u swika kha 5.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U țalusa na u tevhekanya nomboro, țhukhusa u ya kha khulwanesa na khulwanesa u ya kha țhukhusa.</li> <li>U shumisa mutalombalo 1-5.</li> </ul>	
	<p>Nga u tou ita u tandulula thaidzo dza mbalo dza maipfi dza u țanganya na u țusa kha nyimele wa țalutshedza thandululo dzaŋu nga phindulo dzi swikaho kha 5.</p> <p><b>Thekiniki (maitele/ zwithiratedzhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u shumisa zwithaleli zwi no farea, malungu</li> <li>u ola zwithanyiso</li> <li>u shumisa mutalombalo.</li> </ul>	<p>Nga u tou ita u tandulula thaidzo dza mbalo dza maipfi dza u țanganya na u țusa kha nyimele wa țalutshedza thandululo dzaŋu nga phindulo dzi swikaho kha 5.</p> <p><b>Thekiniki (maitele/ zwithiratedzhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u shumisa zwithaleli zwi no farea, malungu</li> <li>u ola zwithanyiso</li> <li>u shumisa mutalombalo.</li> </ul>	<p>Nga u tou ita u tandulula thaidzo dza mbalo dza maipfi dza u țanganya na u țusa kha nyimele wa țalutshedza thandululo dzaŋu nga phindulo dzi swikaho kha 5.</p> <p><b>Thekiniki (maitele/ zwithiratedzhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u shumisa zwithaleli zwi no farea, malungu</li> <li>u ola zwithanyiso</li> <li>u shumisa mutalombalo.</li> </ul>	<p>Nga u tou ita u tandulula mbalo dza maipfi kha nyimele <b>na u țalutshedza thandululo dza thaidzo ho katela u kovhelana hu no lingana na u ita tshigwada nga nomboro dzo fhelelaho u swika kha 5 zwi nga țdikatela na rimeinda.</b></p> <p><b>Thekiniki (maitele/ zwithiratedzhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u shumisa zwithaleli zwi no farea, malungu</li> <li>u ola zwithanyiso</li> <li>u shumisa mutalombalo.</li> </ul>				
	<p>U țanganya na u țusa u swika kha 5 (<b>hu si ha nyimele</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vhuțamani ha 3</b></li> </ul>	<p>U țanganya na u țusa u swika kha 5 (<b>hu si ha nyimele</b>)</p> <p><b>Thekiniki (maitele/ zwithiratedzhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u shumisa zwithumiswa zwi no farea</li> <li>u ola zwithanyiso</li> <li>u shumisa mutalombalo</li> <li><b>Vhuțamani ha 3</b></li> </ul>	<p>U țanganya na u țusa u swika kha 5 (<b>hu si ha nyimele</b>)</p> <p><b>Thekiniki (maitele/ zwithiratedzhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U shumisa zwithumiswa zwi no farea na mutalombalo.</li> <li><b>Vhuțamani ha 4.</b></li> </ul>	<p>U țanganya na u țusa u swika kha 5 (<b>hu si ha nyimele</b>)</p> <p>U shumisa zwithumiswa zwi no farea na mutalombalo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vhuțamani ha 5.</b></li> </ul>				
		<p><b>PFA:</b></p> <p><b>Phetheni dza dzhomețiri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kopolola na u engedza phetheni dzi sa konđi nga u shumisa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwithu zwi no vhonala</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>PFA:</b></p> <p><b>Phetheni dza nomboro (wo katela na u vhaleta)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kopolola, u engedza na u țalusa mitevhe ya nomboro dzi sa konđi u swika kha <b>10.</b></li> </ul>	<p><b>PFA:</b></p> <p><b>Phetheni dza nomboro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kopolola, u engedza na u țalusa mitevhe ya nomboro dzi sa konđi u swika</li> </ul>	<p><b>PFA:</b></p> <p><b>Phetheni dza nomboro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kopolola, u engedza na u țalusa mitevhe ya nomboro dzi sa</li> </ul>			

				- miolo (u shumisa mivhala na zwivhumbeo).		<ul style="list-style-type: none"> <li>kha 20</li> <li>U tevhekanya na u sumbedza u vhaela u tshi ya phanḁa na murahu nga vho1 u bva kha nomboro irwe na irwe vhukati ha 1 na 20 (ho katelwa na NOR).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>konḁi u swika kha 20</li> <li>U tevhekanya na u sumbedza u vhaela u tshi ya phanḁa na murahu nga vho1 u bva kha nomboro irwe na irwe vhukati ha 1 na 20 (ho katelwa na NOR).</li> </ul>	
		<p><b>Tshikhala &amp; Tshivhumbeo:</b> <b>Vhuimo vhpufumbudzi na mihumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u ḁalusa vhuimo ha tshithu tshihhi kha vhushaka na tshirwe, sa, nḁha ha, fhasi;</li> </ul> <p><b>Zwithu zwa 3-D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u ḁivha na u na u bula zwivhumbneo zwa bola na zwa bogisi</li> <li>u ḁalusa, u nanga, u vhambedza zwivhumbeo zwa 3-D zwi tshi ya nga saizi na muvhala</li> </ul>	<p><b>Tshikhala &amp; Tshivhumbeo:</b> <b>Vhuimo vhpufumbudzi na mihumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u ḁalusa vhuimo ha tshithu tshihhi kha vhushaka na tshirwe, sa, phanḁa ha, murahu,</li> </ul> <p><b>Zwithu zwa 3-D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u ḁivha na u na u bula zwivhumbneo zwa bola na zwa bogisi</li> <li>u ḁalusa, u nanga, u vhambedza zwivhumbeo zwa 3-D zwi tshi ya nga saizi na muvhala</li> </ul>	<p><b>Tshikhala &amp; Tshivhumbeo:</b> <b>Vhuimo vhpufumbudzi na mihumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u ḁalusa vhuimo ha tshithu tshihhi kha vhushaka na tshirwe, sa, tshamonde, tshauḁa, nḁha, fhasi, tsini na</li> </ul> <p><b>Zwithu zwa 3-D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u ḁivha na u na u bula zwivhumbneo zwa bola na zwa bogisi</li> <li>u ḁalusa, u nanga, u vhambedza zwivhumbeo zwa 3-D zwi tshi ya nga saizi na muvhala</li> </ul>				
		<p><b>Muelo</b> <b>Tshifhinga</b> <b>U fhira ha tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza vhulapfu ha tshifhinga nga u shumisa luambo, sa, u lapfa, u pfufhifha, u ḁavhanya, u ongolowa.</li> <li>U tevhekanya zwiwo nga u shumisa luambo mulovha, ḁamusi, matshele.</li> </ul>	<p><b>Muelo</b> <b>Tshifhinga</b> <b>U fhira ha tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza vhulapfu ha tshifhinga nga u shumisa luambo, sa, u lapfa, u pfufhifha, u ḁavhanya, u ongolowa.</li> <li>U tevhekanya zwiwo nga u shumisa luambo mulovha, ḁamusi, matshele.</li> </ul> <p><b>U amba tshifhinga</b></p>	<p><b>Muelo</b> <b>Tshifhinga</b> <b>U fhira ha tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya zwiwo nga u shumisa luambo mulovha, ḁamusi, matshele.</li> </ul> <p><b>U amba tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U ḁalutshedza musi zwithu zwi tshi itea nga u shumisa</li> </ul>	<p><b>Muelo</b> <b>Tshifhinga</b> <b>U fhira ha tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya zwiwo nga u shumisa luambo mulovha, ḁamusi, matshele.</li> </ul> <p><b>U amba tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U ḁalutshedza musi zwithu zwi tshi itea nga u shumisa</li> </ul>	<p><b>Muelo</b> <b>Tshifhinga</b> <b>U fhira ha tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhambedza vhulapfu ha tshifhinga nga u shumisa luambo, sa, u lapfa, u pfufhifha, u ḁavhanya, u ongolowa.</li> </ul>	<p><b>Muelo</b> <b>Tshifhinga</b> <b>U fhira ha tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U tevhekanya maḁuvha a vhege, ndi ḁamusi; hu ḁo vha matshele na ho vha mulovha.</li> </ul> <p><b>U amba tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U ḁalutshedza musi zwithu zwi tshi itea nga u shumisa luambo matshele, masiari, madekwana</li> </ul>	

		<p><b>U amba tshifhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U tlatshedza musu zwithu zwi tshi itea nga u shumisa luambo matsheloni, masiari, madekwana.</li> <li>U bula na u tevhékanya mađuvha a vhege.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhea mađuvha a mabebo nga nwedzi kha khałenda.</li> </ul>	<p>luambo matsheloni, masiari, madekwana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U bula na u tevhékanya mađuvha a vhege.</li> </ul>	<p>luambo matsheloni, masiari, madekwana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U bula na u tevhékanya mađuvha a vhege na mińwedzi ya nńwaha.</li> </ul>	<p><b>U amba tshifhinga (ho katelwa na U shumisa Data)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhea mađuvha a mabebo nga nńwedzi kha khałenda.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>U bula na u tevhékanya mađuvha a vhege na mińwedzi ya nńwaha.</li> </ul> <p><b>Tshileme</b> <b>Tshileme:</b> u ela hu si ha fomał</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U anganya, u ela na u vhambedza, u tevhékanya na u rekhoda hu tshi shumiswa zwa u ela zwi si zwa ndinganelo.</li> </ul>		
						<p><b>U shuma Data:</b> <b>U shuma Data</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kuvhanganya na u dzudzanya zwithu.</li> <li>U ola zwińfanyiso zwa zwithu zwo dzudzanywaho.</li> <li>U amba nga ha kuitele kwa u kuvhanganya na tshibveledzwa. U rekhoda khałenda ya mađuvha a mabebo a kiłasi tshifhinga tshothe.</li> </ul>				
<p><b>Vhuřhogwa ha Nđivhothangeli</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>U đivha nomboro 1-5</li> <li>Đivhaipfi ya Mbalo : - zwinzhi, zwiřuku; - zwińulwane, zwiřuku; • <b>u livhanya zwithu.</b></li> <li>Zwithu zwa 3-D: mabogisi, bola</li> <li>Mađuvha a vhege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U đivha nomboro 1-5</li> <li>Đivhaipfi ya Mbalo : - zwinzhi, zwiřuku; - zwińulwane, zwiřuku; - zwinzhi kha nga 53, řukhu kha; • <b>u livhanya zwithu.</b></li> <li>Zwithu zwa 3-D: mabogisi, bola</li> <li>Mađuvha a vhege</li> <li>Mińwedzi ya nńwaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela malungu / abakhasi u swika kha 10</li> <li>Đivhaipfi ya Mbalo : - zwinzhi na zwiřuku - phanđa, murahu, vhukati</li> <li>Mivhala</li> <li>Mađuvha a vhege</li> <li>Vhuimo</li> <li>- tshamonde, tshauł</li> <li>• <b>U vhala nga vho 3</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela malungu / abakhasi u swika kha 10</li> <li>Đivhaipfi ya Mbalo : - zwinzhi na zwiřukusa - murahu, phanđa, vhukati</li> <li>Zwithu zwa 3-D: mabogisi, bola</li> <li>• <b>U vhala nga vho 3</b></li> <li>Mađuvha a vhege Vhuimo kha mutalo/ mbambe/ kha mutalombalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela malungu / abakhasi u swika kha 20</li> <li>Đivhaipfi ya Mbalo : - phanđa, murahu, vhukati</li> <li>• <b>U vhala nga vho 3</b></li> <li>Zwithu zwa 3-D: mabogisi, bola</li> <li>• Mađuvha a vhege</li> <li>Vhuimo ha u thoma na u guma kha mutalo/ mbambe/ kha mutalombalo</li> <li>• Luambo lu lemela ho na lu leluwaho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela malungu / abakhasi u swika kha 20</li> <li>Đivhaipfi ya Mbalo : - phanđa, murahu, vhukati</li> <li>• Nomboro dza odinala 1<sup>st</sup>-3<sup>rd</sup></li> <li>• <b>U vhala nga vho 4</b></li> <li>• Mađuvha a vhege</li> <li>• Vhuimo kha mutalo/ mbambe/ kha mutalombalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela malungu / abakhasi u swika kha 20</li> <li>Nomboro dza odinala 1<sup>st</sup>-5<sup>th</sup></li> <li>• Vhuimo kha mutalo/ mbambe</li> <li>- Phanđa, murahu, vhukati</li> <li>• <b>U vhala nga vho 4</b></li> <li>• Mađuvha a vhege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela malungu / abakhasi u swika kha 20</li> <li>Nomboro dza odinala 1<sup>st</sup>-6<sup>th</sup></li> <li>• Vhuimo kha mutalo/ mbambe/ kha mutalombalo</li> <li>• <b>U vhala nga vho 5</b></li> <li>• Mađuvha a vhege</li> </ul>	
<p><b>Zwishumiswa</b> (zwinwevho na nńđani ha bugu ya u vhala) <b>zwa u řuřula u guda</b></p> <p>See pg. 16 in CAPS for more ideas</p>		<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act. 4: Zwivhumbeo zwo nangwaho Act. 5: U vhalela Act. 7: Tshifhinga Act. 9: Nthihi Act. 27: Khulwane na řukhu</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act. 10: Mbili Act.12: Luambo Act.13: U vhambedza nomboro 1-3 Act. 23: Bola na mabogisi</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act.1: Phetheni Act.11: Raru  Act. 23: Bola na mabogisi Act. 32: U amba tshifhinga</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act. 2: Phetheni Act.14: Nńa  Act. 24a: Tshamonde na tshauł</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act.15: U řanganya na u řusa u swika kha 4  Act. 24b: Sia Act. 16: Tshifhinga</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act. 5: U wana na u vhalela Act. 17: řhanu Act. 18: U dovholola nomboro 1-5</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act. 6: Maimo Act. 20: U řusa u bva kha 5 na u řanganya u</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Khałenda ya khadi dza nomboro Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> ct 21: U řanganya na u řusa u swika kha 5 Act 22: u řanganya na u řusa 1 u swika kha 5</p>	<p>Zwivhaleli zwi no farea Abakhasi/ malungu kha muđali Tshati ya mutsho Tshati ya mutsho Garařatai Nomboro dzo imaho Mutalombalo</p> <p><b>Bugu ya Mishumo ya DBE</b> Act 21: U řanganya na u řusa u swika kha 5 Act 22: U řanganya na u řusa 1 u swika kha 5 Act. 29: U vhea nga u u</p>

			Act. 32: U amba tshifhinga		Act. 24b: Sia Act. 6: Maimo		Act. 19: U țanganya u swika kha 5 Act. 28: U dzudzanya zwithu	swika kha 5 Act. 25: U fhața na u pwashekanya nomboro Act. 29: U vhea nga tshigwada na un kovhelana	Act. 29: U vhea nga tshigwada na u kovhelana Act. 25: U fhața na u pwashekanya nomboro	ita tshigwada na u kovhelana
<b>U linga hu si ha fomaļa</b>		Oraļa	Oraļa	Nga u tou ita	Nga u tou ita	Nga u tou ita	Nga u tou u řwala	Nga u tou u řwala	Nga u tou ita	
<b>SBA (U linga ha fomaļa)</b>	SBA suggested- taken from exemplar booklet			<b>S&amp;S:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oraļa</li> <li>• Nga u tou ita</li> </ul>	<b>PF&amp;A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nga u tou u řwala</li> </ul>	<b>NOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oraļa</li> <li>• Nga u tou ita</li> <li>• Nga u tou u řwala</li> </ul> (u amba, u sumbedza/u ita, u řwala)	<b>MUELO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oraļa &amp; Nga u tou ita</li> </ul>	<b>U SHUMA DATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nga u tou u řwala</li> </ul>		